



UNIVERSITY OF EDUCATION, WINNEBA
INSTITUTE FOR TEACHER EDUCATION AND CONTINUING
PROFESSIONAL DEVELOPMENT (ITECPD)



END OF SECOND SEMESTER EXAMINATIONS, OCTOBER, 2024

LEVEL 400

COURSE CODE: EBC 484

COURSE TITLE: TRANSLATION PRACTICE (FANTE)

TIME ALLOWED: 2 HRS

STUDENT'S INDEX NUMBER:

→ VISIT: COLEMANPUBLICATION.COM FOR MORE

- Asemvisa krataa yi wɔ ɔfa ebien, A na B
- ɔfa A wɔ kasa nkkyerease nsembisa ebien, na ɔfa B wɔ susukyerew nsembisa ebiasa.
- ɔfa A wɔ abasem ebien a ɔwɔ de ekyere ne nyinara ase
- Bua asembisa kor per ano wɔ ɔfa B.
- Bɔ mbɔdzen de edze wo mbuae nwoma no bema nsɔhwɛ hwedofo no ansaana efi bea erokyerew nsɔhwɛ no.

ɔFA A

BUA NSEMBISA NYINARA ANO Wɔ DEM ɔFA YI MU

1. Kyere abasem a ɔwɔ Mfantse kasa yi mu kɔ Borɔfo kasa mu.

Dakor ewimbiir haan a ewia rokoto no, akokonyin panyin nyansafo bi tuu kesii dua bi do dε orekegye n'ahom.

Ansaana oboaboa noho dε orebeda no, obɔɔ n'ataban mu mprensa na obɔnee dzendzenndzen.

Nanso ɔyεε dε ɔdze ne tsir rehyε n'ataban ase no per, n'enyi twaa adze kokoo na biribi a ɔayε dε hwen tsentsen tseaa bi do, ɔnkɔhwɛ a, ɔso kese bi na ogyina n'ase hɔ yi.

"Atse awanwasem no?" ɔso no dze enyigye na ahomka tsiee mu. "Eben asem?"

Akokonyin no bisae ahobrease mu. Nanso na hu aka no, noho popo, osiande, inyim dε osuro ɔso yie papaapa.

"W'ebusa na medze na mbowa aka nyinara agye ato mu dε yemfa hen ntawantawa nto nkyɛn na yɛntsena asomdwee na anyɛnkofa mu fitsi ndε roko.

ɔwo dwen ho! Munnkotum atwɔn abam wo! Bra famu, mo nyɛnko pa, na yendzi ehursi wo enyigyesem yi ho.

2. Kyere abasem a ɔwɔ Borɔfo kasa yi mu kɔ Mfantse kasa mu.

"How grand!" said the Cock. "I certainly am delighted at the news." But he spoke in an absent way, and stretching up on tiptoes, seemed to be looking at something afar off.

"What is it you see?" asked the Fox a little anxiously.

"Why, it looks to me like a couple of Dogs coming this way. They must have heard the good news and—"

But the Fox did not wait to hear more. Off he started on a run.

"Wait," cried the Cock. "Why do you run? The Dogs are friends of yours now!"

"Yes," answered the Fox. "But they might not have heard the news. Besides, I have a very important errand that I had almost forgotten about."

The Cock smiled as he buried his head in his feathers and went to sleep, for he had succeeded in outwitting a very crafty enemy.

OFA B

BUA ASEMBISA KOR PER Wɔ DEM OFA YI MU

3. a. Ebɛn kwan do na ebɛkyere kasa nkyerɛase tiɔri (Theory of Translation) ase akyere wo mfɛfo a wɔ Kɔlege mu. (mba 5)

b. Kyerɛw adwenmusem nkyerɛase ahorow ebiasa (theories of translation) a isuae wo wo kasa nkyerɛase adzesua mu. (mba 3)

c. Kyerɛkyere dem adwenmusem nkyerɛase ahorow ebiasa (3) a ada no edzi wɔ (3b) no mu. (mba 12)

4. a. Kyerɛw kasa nkyerɛase ahorow ebien a esua wo wo kɔlege mu (mba 4)

b. Kyerɛkyere kasa nkyerɛase ahorow ebien a ada no edzi wɔ (4a) no mu. (mba 16)



VISIT: COLEMANPUBLICATION.COM FOR MORE